

Centralna banka Crne Gore
Broj: 08/2026 (12-2852-11/2026)
Mjesto i datum: 15.06.2026. godine

Na osnovu člana 143 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23 i 84/24), ovlašćeno lice Centralne banke Crne Gore, u postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za softversku podršku i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod “RTS/X & BCS/X aplikativni sistem” broj 08/2026 (12-2852-3/2026) od 30.03.2026. godine, na prijedlog Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke, donosi

**ODLUKU
O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE**

U postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji za otvoreni postupak javne nabavke za softversku podršku i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod “RTS/X & BCS/X aplikativni sistem” broj 08/2026 (12-2852-3/2026) od 30.03.2026. godine:

- 1) Ponuda ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je ispravna i najpovoljnija.

OBRAZLOŽENJE

1. Podaci o naručiocu

<i>Naziv naručioca</i>	Centralna banka Crne Gore
<i>Ovlašćeno lice naručioca</i>	Gordana Kalezić, viceguvernerka
<i>Kontakt osoba</i>	Aleksandar Pavličević
<i>Adresa</i>	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica
<i>Grad</i>	Podgorica
<i>Poštanski broj</i>	81000
<i>Identifikacioni broj</i>	02011328

2. Podaci o postupku javne nabavke

Broj tenderske dokumentacije	08/2026 (12-2852-3/2026)
Vrsta postupka	Otvoreni postupak javne nabavke
Vrsta predmeta	Usluge
Opis predmeta nabavke	Softverska podrška i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod "RTS/X & BCS/X aplikativni sistem"
Šifra postupka	111581
CPV šifra	72261000 - Usluge podrške za softver
Predmet javne nabavke se nabavlja	Kao cjelina
Procijenjena vrijednost javne nabavke u cjelini / po partijama	139.334,00 €

3. Podaci o podnesenim inicijalnim/konačnim ponudama¹

Nije primjenjivo.

4. Podaci o podnesenim ponudama koje nijesu otvorene, sa razlozima neotvaranja

Nije ih bilo.

5. Podaci o kandidatima/ponuđačima koji su isključeni iz postupaka javne nabavke iz razloga navedenih u Obavještenju o neučestvovanju u broj _____ od dana _____

Nije ih bilo.

6. Podaci o ponudama koje su neispravne sa razlozima neispravnosti

Nije ih bilo.

¹ Ukoliko je primjenjivo

7. Podaci o ispravnim ponudama

Centralna banka Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6, Podgorica, je u skladu sa Planom javnih nabavki za 2026. godinu br. 0102-976-1/2026 od 30.01.2026. godine donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke broj 08/2026 (12-2852-1/2026) od 30.03.2026. godine.

Rješenjem broj 08/2026 (12-2852-2/2026) od 30.03.2026. godine imenovana je Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke u skladu sa članom 48 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 03/23 i 84/24).

Ovlašćeno lice Naručioca, službenik za javne nabavke i članovi Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke svojeručno su potpisali Izjavu naručioca o nepostojanju sukoba interesa saglasno članu 43 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, broj 74/19, 03/23 i 84/24) i ista se nalazi u dokumentaciji javne nabavke Naručioca.

Naručilac je dana 30.03.2026. godine na ESJN objavio Tendersku dokumentaciju broj: 08/2026 (12-2852-3/2026), šifra postupka 111581 za otvoreni postupak javne nabavke za softversku podršku i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod “RTS/X & BCS/X aplikativni sistem”, u skladu sa članom 93 Zakona o javnim nabavkama.

Naime, tenderskom dokumentacijom propisano je da je predmet javne nabavke – softverska podrška i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod “RTS/X & BCS/X aplikativni sistem”, da je za predmetnu nabavku određen CPV, koji glasi 72261000 - Usluge podrške za softver, te da se javna nabavka nabavlja kao cjelina. Procijenjena vrijednost predmeta javne nabavke iznosi 139.334,00 €. Tenderskom dokumentacijom predviđeno je da je jezik ponude crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom, a za djelove ponude koji se odnose na tehničke karakteristike - tehničke izraze korišćene u tehničkoj specifikaciji predmeta nabavke predviđeno je da se mogu dostaviti na engleskom jeziku u skladu sa Ustavom i zakonom da je kriterijum za izbor najpovoljnije ponude odnos cijene i kvaliteta sa slijedećim parametrima, cijena broj bodova 90 i kvalitet, broj bodova 10.

Nadalje, Naručilac je predmetnom tenderskom dokumentacijom predvidio Uslove za učešće u postupku i zahtjeve u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke i to:

Obavezne uslove:

- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na

osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

- Izjava privrednog subjekta.

- Rok važenja ponude: 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

- Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci. U skladu sa članom 122 Zakona o javnim nabavkama, garancija ponude podnosi se u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno ili putem pošte, preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

- Rok izvršenja ugovora za stavku 1 je period od godinu dana, do 01.07.2027. godine. Rok izvršenja ugovora za stavku 2 je do 31.01.2027. godine.

- Mjesto izvršenja ugovora je Centralna banka Crne Gore.

- Rok plaćanja je: plaćanje će se vršiti kvartalno, u roku od 10 radnih dana nakon prijema odgovarajuće fakture.

- Način plaćanja je: virmanski.

- Ponuđač je obavezan dostaviti dokaz da je (ukoliko nije proizvođač) autorizovani CMA Small Systems AB, servisni partner, koji je ovlašćen od strane kompanije CMA Small Systems AB, za pružanje usluga softverske podrške i održavanja RTS/X & BCS/X aplikativnog sistema na teritoriji Crne Gore.

- Ponuđač je dužan da po zahtjevu Naručioca obezbjedi modifikaciju podržanog Sistema – što obuhvata nove funkcionalnosti, izmjenu postojeće funkcionalnosti, izmjenu ili nadogradnju softvera. Modifikacije bilo koje izmjene softvera koje su u okviru redovnog održavanja ne smatraju se modifikacijama sistema. Ponuđač je dužan da u roku od 10 radnih dana definiše obim i troškove rada shodno zahtjevu za modifikaciju.

Nadalje, Naručilac je tačkom 5 tenderske dokumentacije predvidio i Osnove za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke i to: privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako: 1) je vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 ovog zakona; 2) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 ili člana 42 ovog zakona; 3) ne ispunjava uslov iz člana 99 ovog zakona; 4) ne ispunjava uslov iz čl. 102, 104 ili 106 ovog zakona predviđen tenderskom dokumentacijom; 5) nije dostavio izjavu privrednog subjekta ili dostavljena izjava ne sadrži informacije i podatke tražene tenderskom dokumentacijom ili je nepravilno sačinjena; 6) postoji razlog na osnovu kojeg se smatra da je odustao od prijave, odnosno ponude, a koji je propisan članom 120 stav 15 ovog

zakona; 7) nije dostavio garanciju ponude ili nije dostavio garanciju ponude na način predviđen tenderskom dokumentacijom u skladu sa članom 122 st. 2, 3 ili 4 ovog zakona ili je dostavio garanciju ponude na manji iznos od traženog ili je ta garancija neispravna; i/ili 8) postoji drugi razlog propisan ovim zakonom.

Predmetnom tenderskom dokumentacijom - Uputstvo za sačinjavanje ponude propisan je način pripremanja ponude.

Na sadržaj tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki nije izjavljena žalba.

Automatsko otvaranje ponuda putem ESJN izvršeno je dana 30.04.2026. godine sa početkom u 10:00h, o čemu je sačinjen zapisnik o otvaranju i izvršena njegova automatska dostava ponuđačima koji su podnijeli ponude.

Po predmetnoj tenderskoj dokumentaciji pristigla je putem ESJN, u roku određenom tenderskom dokumentacijom, ponuda sljedećeg ponuđača:

- Ponuda ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, dostavljena putem ESJN dana 29.04.2026. godine u 14:02 časova, šifra ponude 160273, zavedena kod Naručioca pod brojem 12-2852-5/2026 od 30.04.2026. godine.

Podaci o načinu podnošenja dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na garanciju ponude:

- CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je podnesena u zatvorenoj koverti/omotu na kojoj je ispisano: naziv i sjedište naručioca, broj tenderske dokumentacije za koju se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda", zavedenu kod Naručioca pod 12-2852-4/2026 od 30.04.2026. godine u 09:15 h.

O dostavljanju garancije ponude, u skladu sa članom 122 stav 6 Zakona o javnim nabavkama, naručilac je sačinio potvrdu i uz zapisnik o otvaranju ponuda priložio kao skeniranu kopiju u ESJN, istog dana kada je izvršeno otvaranje ponuda.

Po predmetnom nadmetanju nije bilo neblagovremenih ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, izvršila je pregled i ocjenu ispravnosti predmetne ponude, te vrednovanje ispravne ponude po kriterijumu predviđenom predmetnom tenderskom dokumentacijom, odnos cijene i kvaliteta, u skladu sa utvrđenom metodologijom vrednovanja ponuda i na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije utvrdila prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, o čemu je sačinila Automatski generisani zapisnik o vrednovanju ponuda i Zapisnik o pregledu, ocjeni i vrednovanju ponuda br. 08/2026 (12-2852-9/2026) od 15.06.2026. godine i:

- ponudu ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, ocijenila kao ispravnu u smislu odredbe člana 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”,

br.74/19, 03/23 i 84/24) kojim je propisano: „Ispravna ponuda je ponuda koja ne sadrži razloge neispravnosti iz člana 133 ovog zakona.”

Ispravne ponude

1. CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je u postupku pregleda, ocjene i vrednovanja utvrdila da je ponuda ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, ispravna. Navedena ponuda ispunjava sve uslove predviđene pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom i ispravna je u smislu odredbi člana 132 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.74/19, 03/23 i 84/24).

Naime, ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je dana 29.04.2026. godine u 14:02 časova, putem ESJN podnio ponudu, šifra ponude 160273, zavedenu kod Naručioca pod brojem 12-2852-5/2026 od 30.04.2026. godine za softversku podršku i održavanje za CMA Small Systems AB proizvod “RTS/X & BCS/X aplikativni sistem”.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska uz ponudu dostavio sve tražene dokaze iz člana 120 stav 16 Zakona o javnim nabavkama, što je u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je dostavio popunjenu, verifikovanu elektronskim potpisom Izjavu privrednog subjekta, u kojoj je navedeno da privredni subjekat CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska garantuje da će u toku trajanja postupka javne nabavke i realizacije ugovora o javnoj nabavci ispunjavati sve uslove za učešće u postupku javne nabavke i da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke, predviđen tenderskom dokumentacijom te da se obavezuje da će na zahtjev naručioca dostaviti pravno relevantne dokaze za potvrđivanje navoda datih u Izjavi, čime je ponuđač postupio u smislu člana 111 Zakona o javnim nabavkama.

Ponuđač je Izjavu popunio u skladu sa uputstvom za popunjavanje Izjave privrednog subjekta koja čini sastavni dio Pravilnika o obrascu Izjave privrednog subjekta (“Službeni list Crne Gore”, br. 114/24 od 29.11.2024) na način što se jasno izjasnio i popunio podatke na osnovu aplikativne kreirane Izjave privrednog subjekta.

Ponuđač je popunio sledeće podatke:

Označen dio da Izjavu privrednog subjekta podnosi kao ponuđač

I PODACI O NARUČIOCU, POSTUPKU I PREDMETU JAVNE NABAVKE I PONUDI – popunjeni svi podaci iz tabele u skladu sa tenderskom dokumentacijom

II PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU

1. OSNOVNI PODACI O PRIVREDNOM SUBJEKTU – popunjeni podaci iz tabele

3. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE -

A. PODNOSI LI PRIVREDNI SUBJEKAT PONUDU SAMOSTALNO? – označen odgovor DA

C. USTUPA LI PRIVREDNI SUBJEKAT DIO PREDMETA JAVNE NABAVKE PODUGOVARAČU/PODUGOVARAČIMA? – označen odgovor NE

D. KORISTI LI PRIVREDNI SUBJEKAT SPOSOBNOSTI DRUGOG SUBJEKTA? – označen odgovor NE

III OBAVEZNI USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE

A: USLOV U VEZI SA KRIVIČNIM OSUDAMA – označen odgovor NE

B: USLOV U VEZI DOSPJELIH OBAVEZA PLAĆANJA PO OSNOVU POREZA I

DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE – označen odgovor DA

IV SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I SUKOBA INTERESA – za sve stavke u tabeli označen odgovor NE

Izjava privrednog subjekta je pravilno sačinjena i sadrži sve tražene informacije i podatke i zbog sadržaja iste ne postoji osnov iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke, što je u skladu sa članom 134 stav 2 tačka 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Predmetna ponuda je sačinjena na jeziku ponude koji je predviđen tačkom 8 Tenderske dokumentacije.

U skladu sa članom 120 stav 6 i 7 Zakona o javnim nabavkama i tačkom 1 Uputstva ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude datim u Pravilniku o sadržaju ponude u postupku javne nabavke gdje je i precizirano da cijena obuhvata sve troškove koji se odnose na predmet nabavke i koji su utvrđeni tenderskom dokumentacijom, bez iznosa PDV-a i da se ponuđena cijena iskazuje se broičano u eurima, ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je ponuđenu cijenu iskazao brojkama i iznosi: 139.334,00 eura.

U postupku ocjene ispravnosti ponude ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da je ponuđač u ponudi dao ukupan iznos ponude bez PDV-a iskazan broičano u eurima. Kontrolom i računskom provjerom finansijskog dijela ponude utvrđeno je da je ponuda pripremljena u skladu sa specifikacijom datom u tenderskoj dokumentaciji, opisan je predmet nabavke, navedene su bitne karakteristike, odgovor, količina i cijena po jedinici i da su iznosi pravilno i tačno iskazani i da je data ponuđena cijena bez PDV-a.

Ukupna ponuđena cijena ne prelazi procijenjenu vrijednost javne nabavke (139.334,00 €).

Ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska je u dijelu Zahtjeva u pogledu načina izvršenja predmeta nabavke u ponudi dostavio sljedeće:

- Rok izvršenja ugovora za stavku 1 je period od godinu dana, do 01.07.2027. godine. Rok izvršenja ugovora za stavku 2 je do 31.01.2027. godine.
- Mjesto izvršenja ugovora je Centralna banka Crne Gore.
- Rok plaćanja je: plaćanje će se vršiti kvartalno, u roku od 10 radnih dana nakon prijema odgovarajuće fakture.
- Način plaćanja je: virmanski.

Drugi uslovi:

- Izjava CMA Small System AB, u kojoj je navedeno da je CMA Small System AB jedina kompanija ovlašćena za pružanje podrške i održavanja RTS/X & BCS/X sistema

instaliranog u Centralnoj banci Crne Gore, te dalje navodi da je CMA Small System AB proizvođač pomenutog sistema i nisu nijednoj trećoj strani dodijelili pravo na pružanje podrške, potpisane od strane ovlaštenog lica, Kirils Cehovals i na mjestu predviđenom za pečat pečatirane pečatom ponuđača.

- Ponuđač je dužan da po zahtjevu Naručioca obezbjedi modifikaciju podržanog Sistema – što obuhvata nove funkcionalnosti, izmjenu postojeće funkcionalnosti, izmjenu ili nadogradnju softvera. Modifikacije bilo koje izmjene softvera koje su u okviru redovnog održavanja ne smatraju se modifikacijama sistema. Ponuđač je dužan da u roku od 10 radnih dana definiše obim i troškove rada shodno zahtjevu za modifikaciju.

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je ocijenila da su prethodno navedeni dokazi dostavljeni u skladu sa tenderskom dokumentacijom, i istima su ispunjeni svi zahtjevi Naručioca koji nijesu obuhvaćeni Izjavom privrednog subjekta.

U postupku pregleda i ocjene ponude ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da ne postoji osnov za isključenje iz postupka javne nabavke iz člana 108 i razlog za neispravnost ponude iz člana 133 Zakona o javnim nabavkama, i da ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska u cjelosti ispunjava uslove utvrđene tenderskom dokumentacijom, za dalji postupak vrednovanja.

8. Podaci o vrednovanju i rangiranju ponuda

Naručilac će u postupku javne nabavke izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

- odnos cijene i kvaliteta (90/10)

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke će vrednovati ponude po kriterijumu odnos cijene i kvaliteta primjenom relativnog (proporcionalnog) metoda, na način što će 90 bodova dobiti najniže ponuđena cijena (C), a 10 bodova dobiti najbolje ponuđeni kvalitet (K).

Ukupan broj bodova = broj bodova za cijenu (C) + broj bodova za kvalitet (K)

1. Cijena (C) (90 bodova)

Parametar cijena će se vrednovati na sljedeći način:

Najniža ponuđena cijena dobija maksimalni broj bodova 90.

Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najnižu ponuđenu cijenu po formuli:

Broj bodova (C) = (Najniža ponuđena cijena / ponuđena cijena) x 90 bodova

2. Kvalitet (K) 10 bodova

Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način:

Najkraće vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak dobija maksimalni broj bodova 10.

Vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara je Nivo 3 - nizak je vremenski period u kome se uspostavlja stanje koje se može smatrati konačnim rješenjem kvara/problema, nakon prijave kvara/problema. Vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak, ne smije biti duže od 30 radnih dana.

Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraće vrijeme rješavanja problema po formuli:

Broj bodova (K) = (Najkraće ponuđeno vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak / ponuđeno vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak) x 10.

U skladu sa Pravilnikom o metodologiji načina vrednovanja ponuda u postupku javnih nabavki, vrednovanje ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak, vrši se u odnosu na ponuđene uslove koji su povoljniji, odnosno bolji od zahtjevanog uslova. Ponuđač je dužan da u ponudi navede vrijeme rješavanja problema iskazano u danima.

Svaki član komisije je izvršio pojedinačno vrednovanje ponuda po utvrđenoj metodologiji i sačinio o tome izvještaj, koji je prilog ovog zapisnika.

CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska

1. Cijena (C):

- ukupna cijena bez PDV-a u iznosu od 139.334,00 €

2. Kvalitet (K)

- Vrijeme rješavanja problema za tehnički nivo kvara Nivo 3 - nizak, je 30 radnih dana.

Na osnovu izvještaja automatski generisanog u sistemu svih članova komisije je utvrđen prosjek dodijeljenog broja bodova po svakom kriterijumu i ukupno, kako slijedi:

r.b.	Ponuđač (naziv i sjedište)	Parametar 1	Parametar 2	Ukupan broj bodova
1.	CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska	90	10	100

Komisija je analizirala ponudu ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska.

Po osnovu parametra 1 – Cijena, Komisija je ponudi ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska dodijelila maksimalnih 90 bodova, a u skladu sa propisanom formulom u tenderskoj dokumentaciji na način da je maksimalni broj bodova (90) dat jedinoj prispjeloj ponudi.

Po osnovu parametra 2 – Kvalitet, Komisija je ponudi ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska za najkraće vrijeme rješavanja problema, dodijelila najveći broj bodova 10, u skladu sa propisanom formulom u tenderskoj dokumentaciji, na način da je maksimalni broj bodova (10) dat jedinoj prispjeloj ponudi.

Dakle, u konačnom ponuđač CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska, kao prvorangirani, dobija maksimalnih 100 bodova.

9. Podaci o najpovoljnijoj ponudi

Najpovoljnija ponuda je ponuda ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je pristupila provjeri tačnosti podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, na način da je utvrdila kako slijedi:

Dokazi predviđeni tenderskom dokumentacijom:

- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.
- U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Naručilac je, u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama, izvršio provjeru podataka sadržanih u Izjavi privrednog subjekta ponuđača čija je ponuda ekonomski najpovoljnija, na način što je od ponuđača zatražio dostavljanje dokaza i to:

Aktom broj 08/2026 (12-2852-7/2026) od 04.06.2025. godine zahtijevao je od ponuđača da, u skladu sa članom 135a stav 4 Zakona o javnim nabavkama, u roku od 8 dana od dana dostavljanja zahtjeva putem ESJN dostavi originale ili kopije dokaza predviđenih tenderskom dokumentacijom i to:

1. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište.

2. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje se na osnovu uvjerenja, potvrde ili drugog akta koji izdaje organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Postupajući po zahtjevu naručioca, ponuđač je u zakonskom roku dana 08.06.2026.godine dostavio sljedeće dokaze:

Potvrda Ambasade Švedske u Beogradu od 13.05.2026. godine kojom potvrđuje da u Švedskoj ne postoji kaznena evidencija za pravne entitete, na engleskom jeziku sa prevodom,

čime je ponuđač dokazao ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke iz Poziva za nadmetanje, tj. da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

-Potvrda Informacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Letonije broj 14-11-1/9510/26 od 22.05.2026. godine kojim se potvrđuje da sadašnja baza podataka Kaznenog registra (kaznene evidencije) Informacionog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Letonije ne sadrži informacije o presudama registrovanim na teritoriji Republike Letonije u odnosu na lice Kirils Cehovals, na engleskom jeziku sa prevodom od strane tumača,

čime je ponuđač dokazao ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke iz Poziva za nadmetanje, tj. da privredni subjekat i izvršni direktor privrednog subjekta nije osuđen pravosnažnom presudom za neko od krivičnih djela sa obilježjima iz člana 99 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama.

- Potvrda Ambasade Švedske u Beogradu od 18.05.2026. godine kojom se potvrđuje da dokument pod nazivom Balance Statement predstavlja potvrdu izdatu od strane Poreske uprave Švedske preduzeću CMA SMALL SYSTEMS AB u kojem se navodi da shodno završenom računu od 11.05.2026. godine nema zaostalih poreskih dugovanja, čime je ponuđač dokazao ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku javne nabavke iz Poziva za nadmetanje, tj. da je privredni subjekat izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

Radi provjere tačnosti u izjavi privrednog subjekta CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska da nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka, Komisija je na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovaj privredni subjekat nije vršio neprimjeren uticaj u smislu člana 38 stav 2 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama u ovom postupku javne nabavke.

Radi provjere tačnosti u izjavi privrednog subjekta CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska da nije u sukobu interesa iz člana 14 Zakona o javnim nabavkama, Komisija znajući vlasničku strukturu naručioca nalazi da ovlašćeno lice (izvršni direktor) ovog privrednog subjekta nema vlasnički udio ili akcije u kapitalu naručioca. Takođe, Komisija je, na osnovu ličnog izjašnjenja svojih članova, kao i ostalih predstavnika naručioca u ovom postupku javne nabavke, utvrdila da ovlašćeno lice (izvršni direktor) prethodno navedenog privrednog subjekta Kirils Cehovals, nije sa bilo kojim predstavnikom naručioca u konkretnom postupku javne nabavke bračni ili vanbračni drug, srodnik u prvoj liniji ili pobočnoj liniji do četvrtog stepena, niti tazbinskoj srodstva do drugog stepena, niti usvojilac ili usvojenik.

Shodno navedenom, utvrđeno je da je u izjavi ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska navedeni tačni podaci u pogledu nepostojanja razloga za sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 Zakona o javnim nabavkama.

Radi provjere tačnosti u izjavi privrednog subjekta CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska o nepostojanju sukoba interesa iz člana 42 Zakona o javnim nabavkama, utvrđeno je da ponuđač, kao ni njegovo ovlašćeno lice (izvršni direktor) nije učestvovao u izradi tehničke specifikacije u tenderskoj dokumentaciji i po kojem će se realizovati ugovor o javnoj nabavci, te da na njegovoj strani ne postoji razlog za sukob interesa iz člana 42 Zakona o javnim nabavkama, kako je to i navedeno u datoj izjavi privrednog subjekta.

Za ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska provjerom izjave privrednog subjekta utvrđeno je da ne postoji osnov za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke.

Na osnovu naprijed utvrđenog činjeničnog stanja Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke, primjenom člana 141 stav 2 Zakona o javnim nabavkama je predložila ovlašćenom licu naručioca da kao najpovoljniju ponudu izabere ponudu ponuđača CMA SMALL SYSTEMS AB, Stockholm, Švedska.

10. Podaci o najpovoljnijoj/im ponudi/ama u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ili više ponuđača

Nije primjenjivo.

11. Uputstvo o pravnoj zaštiti

Ponuđač može izjaviti žalbu protiv ove odluke Komisiji za zaštitu prava u roku od 10 dana od dana objavljivanja odluke.


Žalba se podnosi naručiocu preko ESJN. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D. Iznos uplate iz prethodnog stava je iznos koji je prispio na račun Komisije za zaštitu prava. Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava <http://www.kontrola-nabavki.me/>.

OVLAŠĆENO LICE NARUČIOCA

Gordana Kalezić, viceguvernerka


(potpis)

